



Skupština Crne Gore

# BILTEN OTVORENI PARLAMENT

Bilten o radu Skupštine Crne Gore ◆ Broj 100 ◆ Januar 2020. godine

## SADRŽAJ

Zakonodavna i nadzorna aktivnost.....	2
Novosti iz Skupštine.....	3
Predsjednik Skupštine primio u posjetu izvjestioca Evropskog parlamenta za Crnu Goru Tonina Piculu.....	3
Konferencija povodom obilježavanja Međunarodnog dana sjećanja na žrtve Holokausta*.....	3
Parlamentarni pojmovnik.....	3
Tema broja.....	4
Iz kataloga primljenih poklona.....	4
Kalendar.....	5

## TEMA BROJA

Predsjednik Skupštine na Samitu predsjednika Evropskog parlamenta u Briselu

str. 4



## PARLAMENTARNI POJMOVNIK

*Da li znaete...  
šta je Parlamentarna delegacija?*

str.3

## SKUPŠTINA CRNE GORE - IZ KATALOGA PRIMLJENIH POKLONA

*Pokloni uručeni od strane predsjednika  
Parlamenta Grčke*

str.4

# OTVORENI PARLAMENT



Skupština Crne Gore

Bilten o radu Skupštine Crne Gore ◆ Elektronsko izdanje ◆ Izlazi mjesечно ◆ Godina X ◆ Broj 100 ◆ Januar 2020. godine

## UVOD

*Poštovane/i čitateljke i čitaoci,*

Pred vama su najvažnije informacije o aktivnostiima Skupštine Crne Gore u periodu od 1. do 31. januara koje u formi mjesičnog biltena „Otvoreni parlament“ priprema Služba Skupštine Crne Gore.

Odbori su tokom januara razmotrili dva predloga zakona, te sproveli niz drugih aktivnosti u okviru nadzorne uloge.

Tema broja ovog izdanja biltena je učešće predsjednika Skupštine na Samitu predsjednika Evropskog parlamenta u Briselu.

Bilten se objavljuje svakog mjeseca i njime Skupština teži da približi svoj rad građanima Crne Gore.

Smatramo da je ova publikacija veoma značajna kao pouzdan izvor informacija o radu Skupštine i nadamo se da će vam biti od koristi.

Ostajemo otvoreni za vaše komentare i sugestije, kao i kritike, koje nam mogu pomoći da naš rad učinimo što kvalitetnijim.

*S poštovanjem,  
Služba Skupštine*



## ZAKONODAVNA I NADZORNA AKTIVNOST

### *Predlozi zakona razmatrani na odborima*

- **Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima** razmotrio je Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu i predložio Skupštini da ga usvoji.
- **Predlog zakona o dopunama Zakona o Državnom tužilaštvu** razmotrio je Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu i predložio Skupštini da ga usvoji.

### *Ostale aktivnosti radnih tijela*

- Na 100. sjednici **Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu**, održanoj 30. januara, sprovedeno je konsultativno saslušanje kandidata za izbor Vrhovnog državnog tužioca Crne Gore, predloženog od strane Tužilačkog savjeta.
- Na 70. sjednici **Odbora za međunarodne odnose i iseljenike**, održanoj 22. januara, članovi Odbora razmotrili su i jednoglasno podržali predlog da Ivan Leković bude izvanredni i opunomoćeni ambasador Crne Gore u Kraljevini Belgiji, na rezidentnoj osnovi, sa sjedištem u Briselu.
- Na 82. sjednici **Administrativnog odbora**, održanoj 27. januara, Odbor je odlučio da raspiše Javni konkurs za imenovanje predsjednika Državne izborne komisije.

# NOVOSTI IZ SKUPŠTINE



## *Predsjednik Skupštine primio u posjetu izvjestioca Evropskog parlamenta za Crnu Goru Tonina Piculu*

Predsjednik Brajović se, zajedno sa potpredsjednicima Branimirom Gvozdenovićem i Gencijem Nimanbeguom, 23. januara, sastao sa izvjestiocem Evropskog parlamenta za Crnu Goru Toninom Piculom, koji je boravio u posjeti Crnoj Gori, prvoj od imenovanja na tu poziciju u oktobru prošle godine. Predsjednik Brajović je istakao značaj trenutnog predsjedavanja Hrvatske Savjetne Unije, koja je u svoje prioritete uvrstila politiku proširenja s namjerom unošenja nove dinamike i jasnog definisanja ovog procesa. Posebno je naglasio da Skupština prepoznaje i poštuje aktivni angažman Evropskog parlamenta, koji traži od evropskih institucija i država članica da

se proces proširenja ne smije usporiti. Picula je dodao da Crna Gora i zemlje regiona u Evropskom parlamentu, a i predsjedniku Sasoliju, imaju snažnog partnera koji insistira da se proces proširenja Unije nastavi, kao najučinkovitiji instrument njene vanjske politike, poštujući individualni napredak svake zemlje. Poslanik Picula je optimista da Crna Gora neće biti diskriminisana u novim okolnostima, jer je već daleko odmakla u procesu reformi. Dodao je da i Evropski parlament očekuje da će novi pristup u pregovaračkom procesu biti stabilan, predvidljiv i kredibilan, te da neće zavisiti od unutrašnjih pitanja zemalja članica.

## *Konferencija povodom obilježavanja Međunarodnog dana sjećanja na žrtve Holokausta\**

Drugu godinu zaredom, Skupština obilježava Međunarodni dan sjećanja na žrtve holokausta, 27. januar - dan kada je 1945. oslobođen logor smrti Aušvic Birkenau. Tim povodom, organizovana je konferencija na kojoj su se učesnici priključili kampanji WeRemember čiji je cilj da se podigne svijest o holokaustu i svim oblicima ksenofobije i genocida. Predsjednik Skupštine Ivan Brajović je imao izlaganje u kojem je, između ostalog, istakao da se po prošlogodišnjem istraživanju Eurobarometra, Evropa suočava sa povećanim antisemitizmom i izrazio uvjerenje da Crna Gora ne daje prilog takvom lošem trendu. Naglasio je da će se nastaviti tako u cilju doprinosa razvoja crnogorskog društva koje nikada nije podržavalo nacionalističke ispadne, već jasno identificiše i otvoreno se suprotstavlja svim oblicima šovinizma i ispoljavanja netrpeljivosti. Predsjednik Skupštine Ivan Brajović je zahvalio Jevrejskoj zajednici Crne Gore što u Skupštini prepoznaje svog partnera za zajedničko sjećanje na žrtve holokausta, što zajedno čuvaju i njeguju antifašističke vrijednosti. Pored poslanika, predsjednika Skupštine i članova Kolegiju-

ma predsjednika Skupštine, skupu su prisustvovali predstavnici institucije Zaštitnika ljudskih prava i




sloboda, Ministarstva za ljudska i manjinska prava, Ministarstva prosvjete, Ministarstva kulture, Saveza udruženja boraca NOR-a i antifašista, rabin Jevrejske zajednice Crne Gore Ari Edelkop, predstavnici Jevrejske zajednice i Ambasade Izraela u Crnoj Gori, kao i predstavnici Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, UN Agencija, OEBS-a, Savjeta Evrope i diplomatskog kora.

## PARLAMENTARNI POJMOVNIK

**Parlamentarna delegacija** je grupa poslanika koja predstavlja parlament u odnosima sa nekom međunarodnom organizacijom ili stranim državama. Delegacije mogu biti stalne (najčešće kada je u pitanju multilateralna saradnja sa međunarodnim organizacijama) i privremene, kada je u pitanju bilateralna saradnja.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Doc. dr Komar, Olivera, Prof. dr Ivana Jelić, Nataša Komnenić, Irena Mijanović, Jelena Radonjić, Vlatko Šćepanović, Parlamentarni leksikon, Podgorica, Skupština Crne Gore 2016, str:100.

# TEMA BROJA



## Predsjednik Skupštine na Samitu predsjednika Evropskog parlamenta u Briselu

Predsjednik Skupštine Crne Gore Ivan Brajović na poziv predsjednika Evropskog parlamenta Davida Marie Sasolija je, 28. januara, u Briselu učestvovao na Samitu predsjednika Evropskog parlamenta sa čelnicima parlamenta Hrvatske, Albanije, Bosne i Hercegovine, Sjeverne Makedonije, Srbije i Kosova. Otvarajući skup, Sasoli je naglasio da je politika proširenja oduvijek bila strateško opredjeljenje Evropske unije, a da sadašnji trenutak zahtijeva snažniju ulogu nacionalnih parlamenta i dalje unapređenje saradnje u očekivanim evropskim procesima. U obraćanju prisutnima, predsjednik je rekao da Crna Gora cijeni što se Evropski parlament sa predsjednikom Sasolijem na čelu, glasno usprotivio dovođenju u pitanje dalje politike proširenja za zemlje Jugoistočne Evrope. Izjave evropskih parlamentaraca i donijete Rezolucije, saglasne su sa stavom Crne Gore da je politika proširenja Evropske unije, zasnovana na individualnom napretku, najuspješniji instrument vanjske politike. Predsjednik Skupštine je rekao i da bez obzira kako će izgledati budući model pregovaranja za nove kandidate, očekuje da će Crna Gora sa već utvrđenim pravilima nastaviti dalji proces, kako bi ušla u završnu fazu integracije. Istakao je i da je razumio namjeru koju u potpunosti podržava, da se dalji proces proširenja odvija uz pojačanu ulogu nacionalnih parla-

menata, civilnog društva i lokalnih zajednica. Samit u Briselu bio je prilika i za susret predsjednika Skupštine sa evropskim komesarom za proširenje i susjedstvo Oliverom Varhelijjem, sa kojim je razgovarao o politici proširenja EU, kao i daljim aktivnostima Crne Gore. Na sastanku sa kopredsjedavajućim Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje Vladimirom Bilčikom, Brajović je istakao važnost vraćanja fokusa na proširenje državama Zapadnog Balkana, kao i značaj procesa daljeg širenja Evropske unije. Bilo je riječi i o parlamentarnom dijalogu i radu na izbornom i drugom zakonodavstvu, kao i aktivnostima u vezi sa predstojećim sastankom POSP-a u Podgorici krajem februara. Predsjednik je učestvovao na sastanku sa šefovima i predstavnicima političkih grupa u Evropskom parlamentu, što je bila odlična prilika da se sa nosiocima različitih politika u Evropskom parlamentu razgovara o pojedinačnom statusu i dostignućima država Zapadnog Balkana u integracionim procesima, kao i pronalaženju rješenja za izazove sa kojima se suočavaju. Na sastanku sa članovima Radne grupe za Zapadni Balkan Odbora za vanjske poslove, kojim je predsjedavao poslanik Tonino Picula, bilo je riječi o modalitetima podrške Evropskog parlamenta Zapadnom Balkanu, kao i konkretnim politikama od posebnog značaja za međuparlamentarnu saradnju.

## SKUPŠTINA CRNE GORE - IZ KATALOGA PRIMLJENIH POKLONA

Naziv: SLIKA U FASCIKLI I TEKSTOVI

Zemlja porijekla: GRČKA

Uručen od strane: PREDSJEDNIKA PARLAMENTA GRČKE

Primalac: PREDSJEDNIK SKUPŠTINE CRNE GORE

Datum prijema: 24. 10. 2014.




Naziv: SLIKA U FASCIKLI I TEKSTOVI

Zemlja porijekla: GRČKA

Uručen od strane: PREDSJEDNIKA PARLAMENTA GRČKE

Primalac: PREDSJEDNIK SKUPŠTINE CRNE GORE

Datum prijema: 24. 10. 2014.



# KALENDAR



## 14. januar

- U Talinu je održana dvodnevna radionica Svjetske zdravstvene organizacije o jačanju međuresorne saradnje interesnih strana u cilju sprečavanja nasilja nad djecom u prioritetnim zemljama. Delegaciju Skupštine predstavljali su predsjednik Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje Suad Numanović, predsjednik Odbora za ljudska prava i slobode Halil Duković i poslanik Nikola Divanović. Poslanik Numanović je u svom izlaganju istakao da je neophodan multidisciplinarni pristup zaštiti djece od nasilja jer se samo zajedničkim naporima svih



doprinosi ranoj intervenciji. Crna Gora se od maja 2017. godine pridružila grupi od 50 zemalja svijeta koje su zabranile fizičko kažnjavanje djece. U tome je značajna uloga parlamentaraca, u ljudskom i profesionalnom smislu, ali i svih segmenata društva kroz edukativno-preventivne kampanje, međusektorsku saradnju, efikasnu primjenu zakona i akcionih planova za sprovođenje strategija. U Crnoj Gori se promoviše strategija u čijoj primjeni pomažu iskustva, saznanja i metode o sprečavanju nasilja nad djecom na nacionalnom i lokalnom nivou.

## 15. januar

- Predsjednik Skupštine primio je u oproštajnu posjetu ambasadora Republike Slovačke Romana Hlobenu, povodom završetka njegovog mandata u Crnoj Gori. Predsjednik Brajović je zahvalio ambasadoru Hlobenu na zalaganju i ličnom doprinosu učvršćivanju odnosa dvije zemlje, istakavši da je politički dijalog unaprijeden na svim nivoima, a sveukupne institucionalne veze i saradnja dodatno ojačani. Sagovornici su izrazili očekivanje da će

odlični politički odnosi ove dvije NATO države biti nastavljeni, a Slovačka će i dalje pružati snažnu podršku Crnoj Gori na integracionom putu ka Evropskoj uniji.

## 17. januar

- Odbor za evropske integracije učestvovao je na XVI sastanku parlamentarnih odbora za evropske integracije zemalja obuhvaćenih Procesom stabilizacije i pridruživanja Jugoistočne Evrope (COSAP). Sastanak je obilježila rasprava na temu uloge i odgovornosti parlamenta u Berlinskom procesu. Delegaciju su činili članovi Odbora Momčilo Martinović i Mihailo Andušić. U okviru prvog panela, parlamentarci su razgovarali o mobilnosti mladih, problemu njihove nezaposlenosti i demografskim i migracionim trendovima u regionu. Istaknuta je važnost unapređenja kvaliteta obrazovnog i sistema obuka, preduzimanja aktivnih mera za poboljšanje radnog ambijenta i podsticanje preduzetništva, te podsticanja mobilnosti mladih među zemljama regiona, kao glavnih preduslova za bolji život mlade populacije. Zaključeno je da zemlje regiona moraju da pokažu političku posvećenost i ispune svoje obaveze u procesu evropskih integracija, ali i da EU mora pružiti jasniju evropsku perspektivu regionu i zadržati politiku proširenja visoko na agendi Unije. Na šesnaestom COSAP-u usvojena je Zajednička izjava, kroz koju je podržana inicijativa za aktivno uključivanje parlamenta u Berlinski proces, čime bi se dodatno jačala međusobna saradnja parlamenta u regionu i njihova saradnja sa Evropskim parlamentom i zemljama članicama Unije.

## 20. januar

- Sastanak predsjedavajućih odborima za evropske poslove parlamenta EU (COSAC) u okviru parlamentarne dimenzije Hrvatskog predsjedovanja Savjetu Evropske unije obilježilo je predstavljanje ključnih pitanja kojima će se baviti u okviru šestomjesečnog predsjedavanja. Prvi dio sastanka bio je posvećen prioritetima hrvatskog predsjedavanja Savjetu EU. U fokusu predsjedavanja biće četiri prioriteta: Evropa koja se razvija, Evropa koja povezuje, Evropa koja štiti i uticajna Evropa. U ime Odbora za evropske integracije Skupštine, sastanku

# KALENDAR



su prisustvovali predsjednik Odbora Slaven Radunović i član Odbora Momčilo Martinović. U svom obraćanju prisutnima, Radunović je istakao da zemlje Zapadnog Balkana traže podršku Evropske unije u sprovođenju reformi neophodnih za konačnu demokratizaciju društva. Ključni izazovi Crne Gore potiču od najvažnijih pitanja iz poglavlja 23 i 24 – vladavine prava, demokratskog kapaciteta institucija, nezavisnosti medija i slobode izražavanja. Martinović je govorio o značaju hrvatskog predsjedavanja i visokim očekivanjima kada su Crna Gora i region u pitanju. Izrazio je nadu da će tokom predsjedavanja Republike Hrvatske Crna Gora otvoriti poslednje preostalo poglavlje 8 – Konkurenca i da će se zatvoriti niz pregovaračkih poglavljja za koja postoji interna spremnost.

## 23. januar

- Predsjednik Brajović sastao se sa izvjestiocem Evropskog parlamenta za Crnu Goru Toninom Piculom, koji je boravio u posjeti Crnoj Gori, prvoj od imenovanja na tu poziciju u oktobru prošle godine. Sastanku su prisustvovali i potpredsjednici Skupštine Branimir Gvozdenović i Genci Nimanbegu.
- Predsjednik Skupštine primio je poslanika njemačke savezne pokrajine Baden-Virtemberg Viliјa Štehelea. Predsjednik Brajović je pohvalio prijateljske odnose Crne Gore i Savezne Republike Njemačke i naglasio interes za kontinuirano



unapređenje saradnje na svim nivoima, uključujući i saradnju sa njemačkim pokrajinama, kako bi bili bolje upoznati sa napretkom koji je Crna Gora postigla i imali više argumenata za nastavak

podrške evropskom opredjeljenju Crne Gore. Imajući u vidu poziciju Crne Gore u odnosu na druge zemlje regiona, predsjednik Skupštine je istakao da se u procesu integracija treba poštovati individualni napredak i da je očekivano da taj proces neće ići istom brzinom za sve zemlje. U tom kontekstu, istakao je važnu ulogu Njemačke, kao predsjedavajuće Savjetom Evropske unije u drugoj polovini tekuće godine, koja shvata da integracija zemalja koje postignu potrebne uslove, pomaže Evropskoj uniji da štiti svoje interese i ispunjava međunarodnu ulogu. Poslanik Štehele kazao je da Njemačka gaji velike simpatije prema Crnoj Gori o čemu govorи stalna komunikacija na različitim nivoima, uključujući i česte posjete predstavnika njemačkih pokrajina. U kontekstu proširenja Evropske unije, Štehele je istakao da Njemačka ne dijeli stav Francuske, te da operativne slabosti Unije ne treba povezivati sa zaustavljanjem ili usporavanjem pregovaračkih procesa, već slabosti treba ukloniti a proširenje nastaviti. Održan je i sastanak Odbora za međunarodne odnose i iseljenike sa predsjednikom Odbora za evropske i međunarodne poslove Parlamenta njemačke savezne pokrajine Baden-Virtemberg.

## 27. januar

- Drugu godinu zaredom, Skupština obilježava Međunarodni dan sjećanja na žrtve holokausta, 27. januar - dan kada je 1945. oslobođen logor smrti Aušvic Birkenau.
- Delegacija Skupštine pri Parlamentarnoj skupštini Savjeta Evrope (PSSE) učestvovala je na prvom redovnom, zimskom, zasjedanju PSSE u ovoj godini, održanom od 27. do 31. januara u Strazburu. Na zasjedanju su učestvovali šef delegacije Predrag Sekulić, kao i članovi Marija Čatović, Sanja Pavićević i Ervin Ibrahimović. Na samom početku zasjedanja za predsjednika Parlamentarne skupštine izabran je šef belgijske delegacije Hendrik Dams iz grupe ALDE (Savez liberala i demokrata za Evropu) koji je, u skladu sa uspostavljenim principom rotacije među političkim grupama u Skupštini, bio i jedini kandidat za ovu funkciju. Zimsko zasjedanje PSSE obuhvatilo je rasprave na teme slobode medija i bezbjednosti novinara u Evropi, zaštite slobode

# KALENDAR



vjeroispovijesti na radnom mjestu, prijavljenih slučajeva političkih zatvorenika u Azerbejdžanu. Na dnevnom redu bio je i godišnji izvještaj o aktivnostima u okviru postupka monitoringa i post-monitoring dijaloga Parlamentarne skupštine, kao i dvije objedinjene rasprave - u vezi sa trgovinom migranata i nestaloj djeci izbjeglica i migranata, te u vezi sa turizmom transplantacije organa i trgovinom ljudskim tkivima i čelijama. Održana je i rasprava po hitnom postupku na temu međunarodnih obaveza u vezi sa repatrijacijom djece iz zona rata i konfliktata, u okviru koje se Parlamentarnoj skupštini obratila komesarka Savjeta Evrope za ljudska prava Dunja Mijatović. Posebnu pažnju na ovom zasjedanju izazvala je rasprava u vezi sa uspostavljanjem dopunske zajedničke procedure djelovanja Komite-ta ministara i Parlamentarne skupštine u slučajevima ozbiljnog kršenja obaveza iz članstva u ovoj organizaciji, koja je okončana donošenjem rezolucije kojom se preciziraju koraci u takvim okolnostima. Članovi delegacije učestvovali su i na sastancima političkih grupa u Parlamentarnoj skupštini čiji su članovi, kao i na sjednicama stalnih radnih tijela - Komiteta za politička pitanja i demokratiju, Komiteta za pravna pitanja i ljudska prava, Komiteta za migracije, izbjeglice i raseljena lica, Komiteta za ravnopravnost i sprečavanje diskriminacije i Komiteta za socijalna pitanja, zdravstvo i održivi razvoj.

## 28. januar

- Predsjednik Skupštine je na poziv predsjednika Evropskog parlamenta Davida Marie Sasolija učestvovao na Samitu predsjednika Evropskog parlamenta u Briselu sa čelnicima parlamenta Hrvatske, Albanije, Bosne i Hercegovine, Sjeverne Makedonije, Srbije i Kosova. Samit u Briselu bio je prilika i za susret predsjednika Skupštine sa evropskim komesarom za proširenje i susjedstvo Oliverom Varhelijjem kao i sa sastanak sa kopredsjedavajućim Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje (POSP) Vladimirom Bilčikom. Pored toga, u okviru Samita predsjednik Evropskog parlamenta predsjednik Brajović je učestvovao na sastanku sa šefovima i predstavnici-ma političkih grupa u Evropskom parlamentu.
- Član stalne Delegacije Skupštine u Parlamentarnoj

skupštini NATO Genci Nimanbegu, u svojstvu člana Komiteta za civilnu dimenziju bezbjednosti i UNICA, uzeo je učešće u radu sastanka Interparlamentarnog savjeta Ukrajina - NATO u Briselu. Tokom prvog dijela sastanka predstavljene su aktuelne programske aktivnosti Sjeverno-atlantske Alijanse, uz osvrт na ostvarene rezultate, i planove za predstojeći period. Zajednički je konstatovan



#WEARENATO



značaj kontinuirane saradnje na nivou Ukrajina-NATO, te iznalaženje modaliteta za njeno dalje inoviranje i unapređenje. Uslijedio je izbor Ojars Kalnins-a iz Letonije za kopredsjedavajućeg. U drugom dijelu sastanka učesnicima je predstavljeno „Aktuelno stanje u Ukrajini“, sa posebnim osvrtom na obezbjeđenje aktuelnih informacija, te pravovremenost i cjelovitnost informisanja učesnika. U završnom dijelu uslijedila je panel diskusija ambasadora NATO o: „Nacionalnim pogledima na situaciju u Ukrajini i NATO saradnji sa Ukrajinom“. Sastanak Interparlamentarnog savjeta Ukrajina-NATO imao je za cilj da učesnicima pruži priliku za razvijanje dijaloga u cilju podizanja nivoa transparentnosti primjene Povelje Ukrajina-NATO, kao iskaz interesovanja i uključenosti parlamenta u rezultate ove saradnje.

- Članica Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport Aleksandra Vuković učestvovala je na okruglom stolu: „Prevarno ponašanje u obrazovanju – nacionalni i globalni trendovi“, u Budvi. Događaj je organizovan u okviru projekta „Kvalitetno obrazovanje za sve“ koji se finansira iz sredstava Evropske unije i Savjeta Evrope, a okupio je predstavnike relevantnih nacionalnih institucija, Ministarstva prosvjete, Agencije za obezbjeđenje i kontrolu kvaliteta visokog obrazovanja, Etičkog komiteta, koji su, sa

# KALENDAR



međunarodnim ekspertima iz oblasti obrazovanja, razmijenili mišljenja i iskustva o trendovima u obrazovanju. Cilj okruglog stola je bio razmjena dobre prakse i iskustva predstavnika obrazovnih institucija na nacionalnom nivou i evropskih zemalja. U uvodnom dijelu govorili su: direktorica Direktorata za visoko obrazovanje Mubera Kurpejović, šef Sekcije za saradnju Delegacije Evropske unije Herman Špic i predstavnica Direkcije za demokratsko građanstvo i učešće Savjeta Evrope Vesna Atanasova. Mubera Kurpejović je istakla da je veoma važno da, u Crnoj Gori, svi relevantni akteri u sistemu visokog obrazovanja uz podršku Savjeta Evrope, pokušavaju da obezbijede kvalitetno obrazovanje. Tokom učešća u diskusiji, poslanica Vuković je istakla da je akademска zajednica, čija je i ona predstavnica, radila svoj posao veoma odgovorno i poručila da rad Etičkog komiteta neće biti ni malo lak. Takođe, istakla je da ako neko dođe do visoke ocjene prevarnim ponašanjem, da ta ocjena neće biti mjerilo njegovog kvaliteta, s obzirom na činjenicu da izlazimo na evropsko tržište, gdje je znanje vidljivo i gdje se ono, itekako, cijeni. Na kraju je poručila da softver za otkrivanje plagijarizma ne treba u potpunosti da zamijeni integritet jednog profesora koji je dugo u određenoj oblasti. Učesnici okruglog stola su se, na kraju, saglasili da je neophodno konstantno raditi na jačanju društvene odgovornosti, kao i da treba razvijati svijest pojednica od najmlađih dana, kroz promociju osnovnih ljudskih vrijednosti i načela.

## 29. januar

- Predsjednik Skupštine razgovarao je sa ministrom vanjskih poslova Republike Grčke Nikosom Dendiasom koji boravi u zvaničnoj posjeti Crnoj Gori. Predsjednik je istakao da posjeta predstavlja snažan podsticaj za jačanje međudržavnih prijateljskih odnosa, kao i priliku za temeljnije sagledavanje širih odnosa na Balkanu. Akcentovana je parlamentarna saradnja kojoj su posvećene obje države, kako kroz odbore i grupe prijateljstva, tako i regionalne inicijative među kojima Jadransko-jonska parlamentarna dimenzija zauzima posebno mjesto. Ministar vanjskih poslova Grčke je istakao značajan napredak Crne Gore od sticanja nezavisnosti i izrazio je spremnost Grčke da nastavi sa podrškom integraciji naše zemlje i Zapadnog Balkana. Sago-

vornici su se saglasili da ekomska saradnja uzima važno mjesto na agendi bilateralnih prioriteta koju na temelju dobrih iskustava treba intenzivirati u oblastima od interesa obje države.

## 30. januar

- Na konferenciji „Informaciono dokumentacioni centar – Pravda za prošlost, zalog za budućnost“, koju je organizovala Inicijativa mladih za ljudska prava u okviru projekta „Odgovornost za prošlost“ u EU info centru potpisana je Memorandum između Skupštine i Inicijative mladih za ljudska prava o osnivanju Istraživačko-dokumentacionog centra. U ime predsjednika Skupštine, Memorandum je potpisao generalni sekretar Skupštine Crne Gore Aleksandar Jovićević. U pismu predsjednika Skupštine, koje je prisutnima pročitao generalni sekretar, navodi se da se Crna Gora ponosi svojim



upština Crne Gore

multietničkim, multikonfesionalnim i multi-kulturnim skladom, a prije svega činjenicom da je i u najmrăčnijim vremenima 90-ih zadržala mir. Potpisivanje Memoranduma o saradnji između Skupštine i Inicijative mladih za ljudska prava, početak je realizacije projekta koji će biti zajedničko svjedočanstvo, trajna opomena i zalog za budućnost mladih, mira u Crnoj Gori, regionu Zapadnog Balkana, Evropi i cijelom svijetu. Tokom trajanja ovog partnerskog projekta, dokumentacioni centar će prikupljati relevantna dokumenta u vezi sa ratnim zločinima počinjenim na teritoriji Crne Gore, sa svim izjavama, optužnicama, presudama i drugim izvorima vezanim za ratnu prošlost tokom 90-tih godina, a Skupština preuzeila je obavezu da sakupljenu građu čuva i učini je trajno dostupnom svim zainteresovanim.